

Komiti ea Tekolo ea Bophelo ba Zimbabwe (ZimLAC)


Hlolisiso ka 2024 ka Bophelo Ba Batho Ba Mahaeng

Bukana ea Linhla

Komiti ea Zimbabwe Ehlolisang Ka Ho Ba Kotseng (ZimLAC) e ntse e tsoela pele ho etsa lihlalobolo tsa ngoaha le ngoaha tsa boipheliso ho phethahatsa Boitlamo ba 6 ba Molao oa Tsireletso ea Lijo le Phepo. Tekolo ea 2024 ea ZimLAC ea Boipheliso ba Mahaeng e ile ea etsoa khahlanong le semelo sa komello ea 2023/2024 e bakiloeng ke El Nino. Tekolo ena e tsamaisitsoe ke hlokeho e potlakileng ea hore Hurumente ea Zimbabwe e fumane sekahla sa komello e bakiloeng ke El Niño liphole a mahaeng le ho nea bopaki ba ho tsebisa liqeto.


1. Hlokaalo ea Lijo

Ho hakanngoa hore ho haella ha lijo-thollo e tla ba 57% nakong ea tla e phahameng (Pherekhong ho isa Hlakubele 2025) selemong sa tsebeliso ea 2024/25.



Mekhoa ea Ho hlokeha ha lijo-thollo: 2020 – 2024

Ka kakaretso, Ho hlokeha ha lijo-thollo liphole ho theohile liprofinseng tsohle ka lebaka la lipula tse mpe.





Ho hlokeha ha lijo-thollo

Palo Ea Batho Bahlokang Lijo-thollo Ho Lilemo Tse Etseng Tsa Ngoaha

Profinshe	Phupu - Loetse	Mphalane - Tsitoe	Pherekong – Hlakubele
Manicaland	872,817	980,800	1,049,770
Mashonaland Central	589,623	664,423	728,640
Mashonaland East	751,828	854,404	914,643
Mashonaland West	596,581	697,741	787,053
Matabeleland North	346,258	393,879	427,389
Matabeleland South	250,472	291,199	327,386
Midlands	656,232	749,023	819,984
Masvingo	669,297	760,863	839,503
National	4,733,107	5,392,332	5,894,368


Manicaland (1,049,770) le Mashonaland East (914,643) ke hona ho lebeleletsoeng hob a le palo e phahameng ka ho fetisisa ea batho ba hlokang lijo-thollo nakong ea tlaa.

2. Hlahiso ea Liruo



3. Hlahiso ea Lijalo

Palo ea liphole a neng a lema lijalo e fokotsehile ho lebeleletsoe mefuta ea le lijalo tsohle, ntle le ha mabele a eketsehileng ho tsoa ho 19% ka 2022/23 ho fihla ho 23% ka nako ea 2023/24.



Liphole tse Lemeleng

Kotulo ea Selemo


Profinse	Mili		Mabele		Perela Nealotho		Nyalotho		Kakaretso ea Lijo-thollo	
	Tse Lebelletsoeng (li-kgs)	Tsa Sebele (li-kgs)	Tse Lebeleletsoeng (li-kgs)	Tsa Sebele (li-kgs)	Tse Lebelletsoeng (li-kgs)	Tse Sebele (li-gs)	Tse Lebelletsoeng (li-kgs)	Tsa Sebele (li-kgs)	Tse Lebelletsoeng (li-kgs)	Tsa Sebele (li-kgs)
Manicaland	1152	105	53	6	6	1	26	3	1236	115
Mash Central	894	107	251	10	0	0	2	0	1147	117
Mash East	809	88	46	2	6	1	2	0	862	91
Mash West	1240	50	99	4	1	0	1	0	1341	54
Mat North	425	30	169	39	5	0	123	30	723	99
Mat South	394	26	109	19	3	0	37	8	542	53
Midlands	1093	136	153	9	6	0	4	0	1257	145
Masvingo	651	61	245	28	17	2	100	16	1013	108
Naha tsohle	837	77	140	14	5	1	35	7	1016	99

Joale ka tloaelo, liphole li ne li lebeleletse ho kotula li-kgs tse 837 tsa mili le li-kgs tse 140 tsa mabele. Kotulo ea sebele ea phole e bile li-kgs tse 77 bakeng sa mili le 14 kgs ea mabele.

4. Moputso oa Chelete ea Liphole


Siemo sa Moputso oa Chelete

Ha ho bapisoa le selemo le mongoaha oa (2020), meputso ea liphole a mahaeng e ntse e eketseha.



Siemo sa Moputso oa Chelete: 2020-2024

Moputso oa Chelete (USD) ea Motse o Mong le o Mong ka Khoeli ka Mmesa 2024




Karolelano ea Chelete ea Phole

Kakaretso ea chelete ea phole ea khoeli e fokotsehile ho tsoa ho - USD 116 ka 2022 ho ea ho - USD 88 ka 2024.

Mehloli ea Chelete


Liphole tse ngata li ne liphela ka mosebetsi ea matsoho (40%), ho lema lijalo tsa lijo (16%) le lichelete tse litsoang ka hare Zimbabwe (21%).



Mehloli ea Chelete E Bohlokoa Haholo Lipholeng

5. Thuso ea Sechaba


Bongata ba liphole (43%) li neile repoto ea hore bafumane tshetso etsoang ho Htrumente e lateloa ke UN/NGOs (6%) le tse litsoang ho beng litoropong (5%).



Mehloli ea Tshetso

6. Metsi Tsoaro ea Litsela le Bohloeki (WASH)

Palo ea liphole tse nang le mehloli ea metsi e ka hare ha metse e fokotsehile ho tsoa ho 21% ka 2023 ho ea ho 6% ka 2024.




Sebaka Sa Hofihla Mohloling oa Metsi

7. Bophelo bo Bontle ba Bana

Tlatsetso ea Vithamine A


Khaolo ea Matabeleland North (99%) e bile le palo e phahameng ka ho fetisisa ea bana ba nang le likhoeli tse-6 ho fihla tse-11 ba fumaneng tekanyo e hlokalang ea Vithamine A.



Koketso ea Vithamine A

8. Mekhoa ea Ho Fepa Masea le Bana Babanyenyane

Boleng ba Lijo tsa Ho FepaTsa Masea le Bana




Boleng ba Phepo ea Masea le Bana Babanyenyane

- a) Hoo e ka bang 2.3% ea bana ba fihletse bonyenyane phepo e amohelehang, e leng phokotseho ho tsoa ho 4% ka 2023. Sena se ntse se le ka tlase ha sepheo sa naha sa 25%.
- b) Phapano ea mefuta ea lijo le eona e ne e le tlase ka 4.8% feela ea bana ba neng ba ja mefuta e fapaneng ea lijo.

9. Maemo a Phepo ea Bana

Maemo a Phepo a Bana a Likhoeli tse 6 ho fihla tse 59

Siemo sa ho sa ata ho ho holeng (27.4%) se lula se le holimo ho ea ka lihlopha tsa - World Health Organisation



Boemo ba Phepo ea Bana ba Likhoeli tse – 6 ho fihla tse 59

10. Liphetho le Likhuthatso

Hurumente le Balekane ba ona ho tsa Ntshetsopele bakhuthatsoa ho tsoelapele ho kenea balatela mehato le maano ho libaka tse latelang:

- a) **Ho Fumanisoa Lijo Tse Lekaneng:** Liphole tse lileng holimo ha 20% tse neng lisena lijo-thollo tse lekaneng ho qeta selemo sa tsebeliso ea lijo, li supile hore li tla sebelisa chelete e li ebolokileng, meputso ea chelete le e romelloang ho reka lijo-thollo marakeng. Ho na le hloka-halo ea hore Lekala le ikarabellang litabeng tsa Temo le mekhatlo e ikemetseng le be le bonnete ba hore lijo-thollo li tla fumaneha marakeng hore lihole tse nang le khaello ea lijo e khone ho reka ngoaha ohle. Maikutlo ana a ipapisitse le Hurumente ho boloka puso ea khoebo ea poone e lokolohileng.
- b) **Ho Sireletseha Ha Sechaba:** Thuso ea sechaba e fokotsehile ho tsoa ho 74% ho ea ho 48% ka lebaka la maemo a tlase a khaello ea lijo a neng a le teng selemong se fetileng sa tsebeliso. Hlolisiso ea 2024 ea Komiti ea Tekolo ea Bophelo ba Zimbabwe (*ZimLAC*) la Boipheliso ba Mahaeng e fane ka bopaki bo lekaneng ba hlokeho ea ho nyolla tsehetso ho badudi ba tlokotsing, haholoholo ho tobane le komello e bakilweng ke El Nino le lichisinyeho le khatello ea maikutlo nakong e tlang. Tsehetso e tsoanetse ka litsobotsi tsa ho ba kotsing ea lihlopha tsa baahi. Liphole a nang le mosebetsi o boima a khothaletsoa ho kenea letsoho mesebetsing ea sechaba le mananeong a lijo bakeng sa thepa bakeng sa ho matlafatsa matla a bona ho thibela ho itsetleha ka bafani.
- c) **Moputso Oa Chelete Ea Sechaba:** Liphole a mangata a mahaeng e tsepile litsela tsa boipheliso tse tsehetsoang ke tsa temo, e leng monyetla oa ho fetoha ha maemo a leholimo. Tekanyo ea chelete ea khoeli le khoeli ea lihole e fokotsehile ho tsoa ho USD

116 ka 2023 ho ea ho USD 88 ka 2024, e leng sesupo sa ho se be le kotulo entle ea ho sa ba le kotulo entle. Ho na le hlokahalo ea ho tsoela pele ea ho ntlafatsa mekhoa ea boipheliso mahaeng tse khonang ho emelana le mathata a amanang le temo.



FNC efumaneha SIRDC: 1574 Alpes Road, Hatcliffe, Harare

Tel: +263-242-862586/ +263-242-862025. Website: www.fnc.org.zw. Imaile: info@fnc.org.zw.

Twitter: @FNC_Zim. Instagram: [fnc_zim](https://www.instagram.com/fnc_zim). Facebook: Food and Nutrition Council Zimbabwe.

Youtube: FNC Zimbabwe. WhatsApp: +263 0776 990 479